



ALIÉNOR D'AQUITAINE

Reine des lettres occitanes

Reina de las letras occitanas




Aliénor d'Aquitaine : Reina de las letras occitanas

Une exposition réalisée par le CIRDÒC.

Alienòr d'Aquitània es lo personatge femenin emblematic de l'escaquier europèu al sègle XII. Reina de França e d'Anglatèrra, maire de tres reis, la que serà totjorn (e abans tot) duquessa d'Aquitània nos es descrita coma una femna de caractèr, indocila e revoltada, a l'opausat del modèl femenin admés per l'epòca. Una femna de legenda per son accion politica mas tanben una reina de letras per qual la salvagarda l'evolucion e la transmission del ric eiretatge literari occitan son de concèptes fundamentals. Alienòr es, al mitan dels borbolhs politics e militars, una patrona de las Arts del sègle XII que jòga un ròtle màger dins lo desvolopament de l'amor cortès.

Aliénor d'Aquitaine est le personnage féminin emblématique de l'échiquier européen du XII^e siècle. Reine de France et d'Angleterre, mère de trois rois, celle qui sera toujours (et avant tout) duchesse d'Aquitaine, apparaît également comme une femme de caractère, indocile et révoltée, aux antipodes du modèle féminin admis pour l'époque. Une femme de légende par son action politique, mais également une reine des lettres pour qui la sauvegarde, l'évolution et la transmission du riche héritage littéraire occitan sont des concepts fondamentaux. Aliénor est, au milieu des tourbillons politiques et militaires, une patronne des Arts du XII^e siècle, jouant un rôle majeur dans le développement de l'amour courtois.



PANNEAUX

- 1 - Panneau générique
- 2a - Aliénor duchesse d'Aquitaine et reine de France - chronologie
- 2b - Aliénor duquessa d'Aquitània e reina d'Anglatèrra - cronologia
- 3 - Le mécénat des Plantagenêt
- 4 - Bernard de Ventadorn
- 5 - Jaufres Rudels de Blaia
- 6 - Aliénor en sa cour
- 7 - La Cour d'Aliénor, au centre du monde médiéval
- 8 - La naissance du roman courtois

COMPOSITION

- 9 autoportants de 85 cm de large et 200 cm de hauteur
- panneaux bilingues oc / fr
- conditionnement : autoportants dans des housses de transport individuelles